t132_zf_lang1 (TMMK8kR8SxNppeHLUnY4DBebtuSzSZbW8qf)

October 27, 2020

Let $v1\_zf\_lang : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5\_numbers : \iota$ be given. Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zf\_lang : \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2\_zf\_model : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k11\_zf\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8\_zf\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_zf\_lang\ X0) \wedge (m2\_finseq\_1\ X0\ k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X1.\ (m2\_subset\_1\ X1\ k5\_numbers\ k1\_zf\_lang) \Rightarrow (\forall X2.(\neg v1\_xboole\_0\ X2) \Rightarrow (r2\_zf\_model\ X2\ (k11\_zf\_lang\ (k8\_zf\_lang\ X1\ X0)\ X0)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_zf\_lang\ X0) \wedge (m2\_finseq\_1\ X0\ k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X1.\ ((v1\_zf\_lang\ X1) \wedge (m2\_finseq\_1\ X1\ k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X2.(\ (v1\_zf\_lang\ X2) \wedge (m2\_finseq\_1\ X2\ k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X3.(\neg v1\_xboole\_0\ X3) \Rightarrow (((r2\_zf\_model\ X3\ (k11\_zf\_lang\ X0\ X1)) \wedge (r2\_zf\_model\ X3\ (k11\_zf\_lang\ X1\ X2))) \Rightarrow (r2\_zf\_model\ X3\ (k11\_zf\_lang\ X0\ X2))))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m2\_finseq\_1\ X1\ X0) \Leftrightarrow (m1\_finseq\_1\ X1\ X0) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_subset\_1\ X0\ k1\_zf\_lang) \wedge ((v1\_zf\_lang\ X1) \wedge (m1\_finseq\_1\ X1\ k5\_numbers))) \Rightarrow (v1\_zf\_lang\ (k8\_zf\_lang\ X0\ X1)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\neg v1\_xboole\_0\ k1\_zf\_lang \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_subset\_1\ X0\ k1\_zf\_lang)\wedge(m1\_finseq\_1\ X1\ k5\_numbers))\Rightarrow(m2\_finseq\_1\ (k8\_zf\_lang\ X0\ X1)\ k5\_numbers) \tag{7}$$

Assume the following.

$$m1\_subset\_1\ k1\_zf\_lang\ (k1\_zfmisc\_1\ k5\_numbers) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(v1\_xboole\_0\ X1)) \tag{9}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1\_zf\_lang\ X0)\wedge(m2\_finseq\_1\ X0\ k5\_numbers))\Rightarrow(\forall X1.((v1\_zf\_lang\ X1)\wedge(m2\_finseq\_1\ X1\ k5\_numbers))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ k5\_numbers\ k1\_zf\_lang)\Rightarrow(\forall X3.(\neg v1\_xboole\_0\ X3)\Rightarrow((r2\_zf\_model\ X3\ (k11\_zf\_lang\ X0\ (k8\_zf\_lang\ X2\ X1)))\Rightarrow(r2\_zf\_model\ X3\ (k11\_zf\_lang\ X0\ X1))))))$$